

IV – « Del temps que los bestium parlavan »

(Du temps où les bêtes parlaient)

Récit en langue d'OC

– Gérard Marty –

Lo Monge de Brunet.

MA 'REIR-GRANDA-MAIR nasquèt del temps que a viam l'empeire. Joina, anguèt a las rogasons del suari de Cadonh. Fusquèt esbaubida per los cants de tot aquel clerjat 'semblat e la devocion del monde aginolhats davant la capelota daurada onte èra expausat lo sent suari. Lo vièlh curat que li fasiá lo catechisme li aviá contat coma aquel suari venguèt a Cadonh dempuèi la Terra Senta.

Ma 'reir-granda, quand èri nenet, me contèt l'istòria del suari tala que lo vièlh curat li aviá contada e tala que vau tornar vos la contar.

Dins una paubra familha de Brunet, paubre vilatjon de la Becèda, nasquèt un drollet. Lo sonèron Geraud, qu'èra la mòda d'aquel temps dins aquel recanton. Los parents de Geraud trabalhant per deus mèstres, amb un tropelon de nenets, poguèron pus nurir totes aquelas bocas afamgalidas.

Quand Geraud prenguèt sos dotze ans, passèt lo monge Raimon que veniá del pelerinatge de Sent Jaume onte li avián dich que aura, per èstre al melhor amb lo Bon Diu, caliá anar en Terra Senta : èriam al temps de la primièra crosada !

Lo monge Raimon diguèt als parents :

– Si volètz, vau préner Geraud amb io. Li aprendrai lo latin et tot çò que cal per far un brave monge que portarà la bontat de Diu sus vòstra familha.

Los parents ne fusquèren pron malurós, mas quand lo castèl e la glèisa s'èran servits, demorava per viure nonmàs, las bonas annadas, qualquas castanhas a amassar sens se far veire. Quò es quitament pas un vita de trabalhar del matin al ser sens poder jamai aver qualqua ren per se nimai per sus dròlles.

Le Moine de Brunet.

Mon arrière-grand-mère était née au temps de l'empereur. Jeune, elle était allée aux rogations du suaire de Cadouin. Elle avait été éblouie par les chants de tout ce clergé assemblé et la dévotion des gens agenouillés devant la châsse dorée où était rangé le saint suaire. Le vieux curé qui lui enseignait le catéchisme lui avait dit comment, depuis la Terre Sainte, le suaire était arrivé à Cadouin.

Quand j'étais enfant, l'aïeule me raconta l'histoire du suaire, telle que le curé la lui avait contée et telle que je vais vous la conter à mon tour.

Dans une pauvre famille de Brunet, pauvre petit village de la Bessède, naquit un garçon. On l'appela Géraud car c'était la mode dans cet endroit. Les parents de Géraud, travaillant pour des maîtres, avec de nombreux enfants, ne purent plus nourrir toutes ces bouches affamées.

Quand Géraud eut douze ans, passa le moine Raymond qui venait du pèlerinage de Saint-Jacques où il avait appris que maintenant, pour être au mieux avec le Bon Dieu, il fallait aller en Terre Sainte : on était au temps de la première croisade !

Le moine Raymond dit aux parents :

– Si vous êtes d'accord, je vais prendre Géraud avec moi. Je lui apprendrai le latin et tout ce qu'il faut pour être un bon moine qui apportera la bonté de Dieu sur votre famille.

Les parents en furent très malheureux, mais quand le château et l'église s'étaient servits, il ne restait pour vivre, les bonnes années, que des châtaignes à ramasser sans se faire voir. Ce n'est pas une vie de travailler du matin au soir sans avoir quelque chose pour soi ni pour ses enfants.

Pour obtenir la suite de cet article il faut en faire la demande au GAM.

gammonpazier@yahoo.fr

